ބިސްމިﷲ الرحمن الرحيم

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ހއ. ދިއްދޫ ، ދިވެހިރާއްޖެ

Secretariat of Dhidhdhoo Council
North Thiladhunmathi Atoll
Republic of Maldives

އިޢުލާން

ނަންބަރު: (IUL)251-CA/251/2024/46

ހއ. ދިއްދޫ އިން ސިނާއީ މަސައްކަތަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

ހއ ދިއްދޫ އުތުރުން ބިން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުން 15000 އަކަފޫޓުގެ ފައިލޮޓް 22 އެވް ހިޔާ ހުސްބިން، 35 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް، ފޫޑް އުފެއްދުމާ ޕްރޮސެސްކުރާ ފެކްޓަރީއެއް އެޅުމަށް، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މި ކައުންސިލުން ނިންމާފައެވެ.

1. ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް

(ހ) މި ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ހއ ދިއްދޫގައި ހުރި ހުސް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މި ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

(ށ) މި އިޢުލާނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 30 އޭޕްރީލް 2024 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން 9 މޭ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނު 09:00 އިން 14:00 އަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން ނުވަތަ info@hadhidhoo.gov.mv އަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމު މެއިލް ކޮށްގެންނެވެ.

(ނ) ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު މި ކައުންސިލުން ގަންނަން ލިބޭން ހުންނާނެއެވެ. ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމެއްގެ އަގަކީ 25.00 ރުފިޔާއެވެ.

(ރ) ބިޑް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 19 މޭ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ފައިލޮޓް 11 ގައެވެ. އަދި ބިޑްތަކެއް ބަލައިގަންނާނީ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ނުވަތަ ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ވީމާ، މި ކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް ޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ގޮތުން މި އިދާރާއިން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު، އެ ބިން އޮންނަ ތަން އެނގޭނެ ޗާޓު، މި އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކޮށް ކުރެވިފައެވެ.

20 ޝައްވާލު 1445
29 އޭޕްރީލް 2024

އަބްދުﷲ ރަޝީދު
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ހއ ދިއްދޫގައި ހުރި ހުސް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އާންމު އުސޫލު 2023

(އިސްލާހުތަކާއެކު)

ތައާރަފާއި ނަން	1.	(ހ) މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 22 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ވ) އަދި (ޅ) ގެ ދަށުން ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުއިން، ހއ ދިއްދޫގައި ހުރި ހުސް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.
		(ށ) މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ "ހއ ދިއްދޫގައި ހުރި ހުސް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައި ބޭނުން ކުރާނެ އާންމު އުސޫލު 2023" އެވެ.
ބިންތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު	2.	މި ބިންތައް ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 11.07 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ އެއްގޮތަށެވެ.

<u>ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 11.07 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)</u>

ދައުލަތުގެ މުދަލެއް (ބިންބިމާއި ރަށްރަށްފަދަ ހިފެހެއްޓޭމުދާ) ދޫކުރާނީ، ނުވަތަ ވިއްކާލަންވާނީ، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މި ޤަވާއިދުގެ ބާބު 10 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިމަތިލާން އެދޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ދޫވާން ހަމަހަމަކޮށް ޝަފާފުކޮށް ގޮތަކަށެވެ. އަދި މިގޮތުގެ އިޢުލާނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް ލިޔުން ހުށަހަޅާ މި މުއާމަލާތު ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވަ އިޢުލާނު ބައިވެރިވާ ޝަރުޠުތަކާއެކު ގެޒެޓުގައި ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް	3.	މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހުސް ބިމުގެ މައުލޫމާތާއި އެ ބިންތަކުގެ ނަން މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި މި އުސޫލުގައި މިގޭ ފަހުން މި ބިން ނުވަތަ ބިންތަކަށް މުރާޖަޢާކުރެވޭނީ އެ ބިމަކަށް ދިޔައިވާ ނަމުންނެވެ.
ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު	4.	މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ ބިންތައް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ 35

(ތިރީސްފަސް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. މިގޮތުން 35 (ތިރީސްފަސް) އަހަރު ފުރިހަމަވުމުން އެ ބިންތައް އަލުން ދޫކުރެވޭނީ އިއުލާނުކޮށް ބިޑް އުސޫލުންނެވެ.

ކުލި ނެގުން

5. މި އިއުލާނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުން ކުލި ނަގަންފަށާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 (ތިނެއް) މަސްދުވަސް ގްރޭސް ޕީރިއަޑު ގޮތުގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ދިނުމަށްފަހުއެވެ.

ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރިމަތިލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުތުތައް

6. މި އިއުލާނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

(ހ) އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން.

(ށ) ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ވުން.

(ނ) ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހި، އެ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތައްނަމަ އެފަރާތްތަކާއި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރި ކުންފުނި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކާއި އެ ފަރާތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާދާރުން، ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާ އެއްކޮށް ދައްކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ކަމުގައިވުން

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތުގެ އިއުލާނުކުރުން

7. މި އިއުލާނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ އެކަމަށް އާންމު އިއުލާނެއް ކޮށްގެންނެވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި ބިޑް ފޯމު ބަލައިގަތުން

8. (ހ) މި އިއުލާނުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންވާނީ އެކަމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކައުންސިލުގެ ބިޑް ފޯމުންނެވެ.

(ށ) ކޮންމެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހުށަހަޅާނީ އެ ބިމަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ބިޑް ފޯމުގައެވެ.

(ނ) ބިޑް ފޯމެއް ވިއްކާނީ 25.00 (ފަންސަވީސް) ރުފިޔާ އަށެވެ.

(ރ) ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ކޮންމެ ބިމަކަށް، އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ހުށަހެޅޭނީ 1 ބިޑެވެ.

ބިޑް ހުށަހެޅުން

9. ބިޑް ފޯމު ދޫކުރާނީ ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އިއުލާން ކުރުމުގެ ފަހުގައެވެ. އަދި ބިޑް ފޯމު ދޫކުރާ ތާރީޚު، ބިޑް ހުށަހަޅާނެ ތާރީޚާ އިއުލާނުން އަންގާނެއެވެ.

ބީލަން ހުށަހެޅުން	10.	(ހ) ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާ ތާރީހުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. ބީލަން ހުޅުވާ ވަގުތަށްވުރެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.
		(ށ) ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް ، އިޢުލާނު ނަންބަރު އަދި ހުށަހަޅާ ބީލަމުގެ ނަމާއި ބީލަމުގެ ބޭފުޅުން ލިޔެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.
ބީލަމާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި	11.	(ހ) ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ބިޑްފޯމު
		(ށ) ބޮންޑު ގެރެންޓީ
ބޮންޑު ގެރެންޓީ	12.	(ހ) މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ދޫކުރާ ބިޑްޕެކޭޖް އަދި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ކޭޝް ބެލެންސް ފަދަ ބޮންޑު ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
		(ށ) ކޭޝް ބެލެންސް 3000.00 (ތިންހާސް) ރުފިޔާގެ ބޮންޑު ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ހުށަހަޅާ ބޮންޑު ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު 60 ދުވަހަށް ވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
		(ނ) ކައުންސިލުން އެންގޭ ތާރީހުގައި ބީލަން ހަވާލުކުރަން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ބީލަ ފަރާތުން ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކަށް އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ ބީލަން ބާތިލްކޮށް، އެފަރާތުން އެބީލަމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބޮންޑު ގެރެންޓީ ކައުންސިލަށް ނެގޭނެއެވެ.
އަގު ހުށަހެޅުން	13.	(ހ) ބީލަން ހުށަހަޅާނީ މުޅި ބިމަށް މަހަކަށް ހުށަހަޅާ ކުލި އެނގޭ ގޮތަށެވެ.
		(ށ) ބިމަށް މަހަކަށް ހުށަހަޅާ ކުލި، ބިމުގެ އަކަފޫޓަކަށް ޖެހޭގޮތުން 0.80 (އަށްޑިހަ) ލާރިއަށް ވުރެ ކުޑަވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި 0.80 (އަށްޑިހަ) ލާރިއަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ހުށަހަޅާ ބީލަމެއް އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
ބިޑް ވަޒަން ކުރުމުގައި ޗޫސްކުރާ އުސޫލު	14.	(ހ) ހުށަހަޅާ ކުލި 100%
		(ށ) ހުށަހަޅާ ކުލީގެ އަގު އެއްވަރުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ބިން ދޫކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވާނީ ކުލީގެ ގޮތުން އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުމުންނެވެ.
މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ހޯދުން	15.	ކުއްޔަށް ހިފާ ބިމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ އެއްބަސްވުން

16. މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކާ ބެލުމުގެ ކަންކަން ނިމުމާ އެކު އަންގާ ދިނުމުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

(ހ) ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު

(ށ) ކުލި ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފާސީލު

(ނ) ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި ކުރުން މަނާ ކަންކަން

(ރ) ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުވުން ގޮތް

(ބ) އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެ ގޮތްތަކާއި ނިމުމަކަށް އަންނަން ގޮތް

(ޅ) އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެން އަމަލުކުރާނަމަ ނަގާ އެޅިގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގައި ތިމާވެށި ކުރުން

17. މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގައި ކުރަންވާނީ ބިން ލިބޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ބިން ލިބުނު ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ބިން ދިނުމަށް އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ، އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ ހުއްދަކުރާ ވިޔަފާރިއެއްކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިބިންތަކުގައި ތިރީގައި މިވާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ކަމެއް ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.

(ހ) ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތާއި ތެލުގެ ވިޔަފާރި

(ށ) މަސް ކެއްކުމާއި ހިއްކުމާއި ދިރަ ޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް

(ނ) އޮޑިދޯނި ފަހަރު ފައިބަރގްލާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް

(ރ) ޖަނަވާރު އަދި ސޫފާސްޓިކު ގެންގުޅުމާއި އޭގެ ވިޔަފާރި

(ބ) ވަރކްޝޮޕާއި ގަރާޖްގެ ޚިދުމަތް

(ޅ) ފިހާރަ މަރާމާތު ކުރުމާއި އިންޖީން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

(ކ) ވެލްޑިންގާއި ސްޕްރޭގެ ވިޔަފާރި

(އ) ގާޑުމާއި ކޮންކްރީޓް ތަކެއްޗާކުރުމުގެ މަސައްކަތް

(ވ) އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުންނަށް އުނދަގޫ ވާ ގޮތަށް ވައިގެ ތެރެއަށް ކުނިއާއި، ދުމާއި، ވިހަ ގޭހާއި، ހިރަފުސް، އަދި ތޮއްޓު ބޯކިފާ ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރި ފެސްޓިސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެދުވަހަކު ގޮތަށް ކުރާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ހިންގުމެއް

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުން

18. (ހ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެ ބިމެއް އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ މި އުސޫލު ހުއްދަ ނުކުރެއެވެ.

(ށ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމެއް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދީފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެ ނަމަ، އެ ކަން ކުރުމުގެ ކުރިން، އެކަމުގެ

ހުއްދައަށް އެދި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އެ ހުއްދަ ލިބުމުން ހޯދަންވާނެއެވެ.
އަދި ކައުންސިލާއި، ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައިވާ ޤަވާޢިދާއި، ބިން ކުއްޔަށް
ހިފާ ފަރާތް ޤަވާޢިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ "ހއ ދިއްދޫ ކައުންސިލުން އެކި
ޤަވާޢިދުތަކާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގައިވާ ބިންތަކުގެ އެހެން ޤަވާޢިދުތަކާ ކުއްޔަށް
ދިނުމުގެ އުސޫލުން" މި ނަމުގައި ވާ އުސޫލުތަކާ ހަމަޔަށެވެ.

(ނ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކުގެ ދޫކުރުމުގައިވާ ޤަވާޢިދާއި އެ
ބިންތަކުގެ އެހެން ޤަވާޢިދުތަކާ ކުއްޔަށް ދީފައިވާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ބިމުގެ ކުލި
ދައްކަންވާނެއެވެ.

(ހ) އެ ބިން ދޫކުރުން ޤަވާޢިދުން ކައުންސިލަށް ދައްކާ ކުލި އަދި
(ށ) ބިން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން އަސްލު
ޤަވާޢިދަށް ދައްކާ ކުލީގެ 49% (ސާޅީސް ނުވައެއް އިން ސައްތަ) ކުލި
އަދި މި ކުލިތައް ކައުންސިލަށް ދައްކާކަށް ބޭނުން ކުރިއާއްބާކަށް ބޮޑު ހަމަޖެހި
ޤަވާޢިދުންނެވެ. ނަމަވެސް މިކައުންސިލުން ކުއްޔަށްދިނުމުގައިވާ ކުއްޔަށްދޭ އިތުރު
ކުއްޔާއި ބިނާކަމަ ޤަވާޢިދުން ނުނަގާނަމަ، ފުރަތަމަ ކައުންސިލަށް ދައްކަން
ކަނޑައެޅި ކުލީގެ އިތުރުން، އިތުރު ކުއްޔާއި ކައުންސިލަށް ދައްކާކަން
ނުޖެހޭނެއެވެ.

(ރ) މި މާއްދާގައި ބުނެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިންތަކާއި އިތުރު
ޤަވާޢިދަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިތުރު، ކައުންސިލުން އެ ބިންތަކާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރި
ޤަވާޢިދަށް އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ލިބިގެންދާ ހައްގުތަކާއި، އުސޫލުތަކުގެ
ދަށުން އަދާކުރަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އިލްތިޒާމުތަކާއި، ބިން ކުއްޔަށް
ދޫކުރާ އަށް ޤަވާޢިދު ހަމަ އެހެން ނަގާލާގެން ދެނެއެވެ. އަދި އެ
ޤަވާޢިދަށް އެ ބިމުގައި ތިމާގެ ހުއްދަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

19. ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ހިދުމަތް ދޭން ފެށުން

(ހ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގައި ކުރާ އުސޫލުން ފަށާ
އެންމެ ގިނަވެގެން 15 މަސް ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ތަރައްޤީގެ ހިދުމަތް
ދޭން ފަށަން ޖެހޭނެއެވެ.

(ށ) މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު
ހަމަވެފައިވާ ހާލަތުގައި، އުސޫލުން ބާކީވާ ކުރިމަތިލާ ބާރު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން
ދިއްދޫ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެ ބާރު ގެއްލިގެން، އެ ބިމަކީ ކުލިވާ ތަނެއް
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ހިސާބުގެ ކަނޑައެޅި ކައުންސިލުން
އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުދީ ނުޖެހޭނެއެވެ.

މާނަކުރުން	.20	މި އުސޫލުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބައެއް ލަފްޒުތައް، މި އުސޫލުގެ ބޭނުމަށް މާނަކުރާނީ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. (ހ) "ކައުންސިލް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލަށެވެ. (ށ) މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫވާ އެންމެހައި ތާރީޚުތައް ބަލާނީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުންނެވެ.
އުސޫލަށް އަމަލުކުރަމުންދާއިރު އިސްލާހުގެނައުން	.21	މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށޭނީ މި އުސޫލު ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ފާސްކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. އަދި މި އުސޫލަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތަކާއި، މި އުސޫލާއި ހިލާފުނުވާގޮތަށް އެންމެހާ ޤަރާރުތަކާއި މި އުސޫލުގެ ބައެއްކަމެވެ.

ޖަދުވަލު 1 (ކުއްޔަށް ދޫކުރާ އިމާރާތުގެ މައުލޫމާތު)

1	ފައިލެޓް 2 (މިއީ، ހއ. ދިއްދޫ އުތުރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ އުތުރުން އޮތް 15000 އަކަ ފޫޓްގެ ހުސްބިމެކެވެ.)

ޖަދުވަލު 2 (ފައިލެޓް 22 ގެ ބްލޮކް ޗާޓް)

Lonu Factory alhaa bimaa gulhey



ޖަދުވަލު 3 (ކުއްޔަށް ދޭ ބިމުގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް)

1. މޫދު ލޮނު ބޭނުންކޮށްގެން ކާބޯތަކެތީގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ ފެންވަރަށް ލޮނު ތައްޔާރުކޮށް އެ ވިޔަފާރި ކުރާނީ
ފެންވަރަކަށް ތައްޔާރުކުރުން

ޖަދުވަލު 4 (ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިރުޝާދު)

1	ބީލަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު	
1.1	އިޢުލާން ނަންބަރު	(IUL)251-CA/251/2024/46
1.2	އިޢުލާންކުރި ތާރީޚް	29 އޮކްޓޫބަރު 2024
1.3	ތަފްސީލު	ހއ. ދިއްދޫ އިން ސިނާޢީ މަސައްކަތަށް (ލޮނުފެކްޓްރީއެއް އުފެއްދުން) ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން
2	ބީލަމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލު	
2.1	ބީލަން ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި ބަރުލަމާނު ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގެންނަން ބަދަލެއް ގެނެސްދޭނެ ބަދަލުތައް ގެނެސް ފުރިހަމަކުރަ އެދެނޑުމެންޓް (އިސްލާހެއް) ގެނެވިދާނެއެވެ. މިގޮތުން ގެނަވާ އެދެނޑުމެންޓްތަކަކީ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ބައެއްކަމަށެވެ. އަދި އެ އިސްލާހެއް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްސީއާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުން ވަގުތުތަކާއި ދެމެހެއްޓުން އޮންލައިނުން ފޮނުވާނެއެވެ.	
2.2	ބީލަން ހުށަހަޅުމުގެ ކުރިން ސުވާލު ކުރުން ބީލަން ހުށަހަޅުމުގެ ކުރިން ސުވާލު ކުރުން ކުރިއަށްގެންދާ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަނަށް ވަގުތުގެން ބީލަމުގެ ކުރިން ސުވާލު ކުރާ ކޮމް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. ނުވަތަ ބީލަމުގެ ކުރިން ސުވާލު ކުރާ ފޯމު ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ މެއިލް info@hadhidhoo.gov.mv އަށް މެއިލްކޮށްގެންނެވެ. ބީލަން ކުރިން ސުވާލު ކުރުން ޤަބޫލުކުރާނީ 30 އޮކްޓޫބަރު 2024 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 09 ނޮވެމްބަރު 2024 ވާ ބާރަސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އާ ހަމައަށެވެ.	
2.3	ޕްރީބިޑް މީޓިން ބީލަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބިޑް ހޯލްޑަރ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާނަން ހަމަޖެހިފައި ނުވާނެއެވެ. މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ އިޝާރާތް ސާފުކުރަން ކަމަށްވާނަމަ އޮކަލުމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ހޯދަން ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ބީލަމާގުޅިގެން ސުވާލުކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ 16 ނޮވެމްބަރު 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން info@hadhidhoo.gov.mv	

ދިމާއިލާއަށް ފޮނުވުމުން އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ބިޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަންފާމާ ހުރިހާ ބީލަންވެރިންނަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވޭނެއެވެ.	
ބީލަން ހުށަހަޅާނީ ހުށަހަޅަންވީތަނާއި ސުންގަޑި ތަން: ވައިލުޖް 11 ތާރީޚް: 19 މޭ 2024 ދުވަސް: އާދީއްތަ ގަޑި: ހެނދުނު 11:00 ނޯޓް: ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދިނުވައިވާ މުއްދަތުގައި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަނިވި ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ގޯސްވެއްޖެނަމަ ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ ޖެހިގެންއަންނަ ރަސްމީ ދުވަހުގެ 11:00 ގައެވެ.	2.4
ބީލަން ތައްޔާރުކުރުމާއި ހުށަހެޅުން	3
ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ތައްޔާރުކުރަންވާނީ ބީލަމާއެކު ދިވެހިބަހާއި ނުވަތަ (ނުވަތަ އެއް ދިވެހިބަހަށް) އާއި އެއްގޮތަށް ދިވެހި ބަހުންނެވެ.	3.1
އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖުމްލަ އަގު އެކުލެވޭގޮތަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.	3.2
ބީލަން ފޯމުގެ އަދި އިތުރަށް ހުށަހަޅާ ކާގަޒު ސަފުހާތަކުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސޮއި ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އަމަލުކުރަންވާނީ ނުވަތަ ލިޔުމުގައި ކުރާނެ އެޑްރެސް ބީލަމުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ނަމްބަރު ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ބީލަން ފޯމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަޤާމު ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.	3.3
ބީލަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް އެންމެހާ ބީލަންތަކަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މަދުވެގެން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތެވެ.	3.4
ހުށަހަޅާ އަގު ލިޔުން އަކުރުން ނަމްބަރަށް އެ އެސްޓިމޭޓް ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.	3.5
ބީލަން ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާނީ 1 (އެކެއް) ބީލަމެވެ.	3.6
ބީލަން ހުށަހަޅައިރު ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައި ނެތްނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ ބީލަމެއް ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގެ ބަޔާނުގައިވާ ބީލަމުގެ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ބީލަން ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ ބީލަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ގުޅޭ ބީލަން ބާޠިލު ކުރެވޭނެއެވެ. ދިއްދޫ ކައުންސިލުން ދެކެގެންވެއެވެ.	3.7
އަގު ހުށަހަޅަން ތިޔާރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް އެތެރެއިން ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެދޭނަމަ ބީލަން ހުށަހަޅަން ފަރާތެއް ދެންނެވުމަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.	3.8
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ނަން ޖައްސަވާފައެވެ، ހއ. ދިއްދޫ އިން ސިނާއީ މަސައްކަތަށް (ފުޓްވޮލީބޯޑު އެޅުމަށް) ބީލަން ކުރުމަށް ދޫކުރުން އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)251-CA/251/2024/46 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހއ. ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ	3.9
ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑި ފާއިތުވުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ބީލަމެއް ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. ބީލަމެއް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑީގައި އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ފަރާތްތަކުން ހާޒިރުވެވޭނެއެވެ.	3.10
ބީލަމުގެ ހުށަހަޅުއްވާ ތަކެތި	4
ބީލަން ހުށަހަޅައިރު ބާއްވާނެ ހުށަހަޅާ ތަކެތި	4.1

	ބީލަން ފޯމު ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ކުންފުނި/ޕާޓްނަރޝިޕް/ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ/ އަމިއްލަވެރިޔާގެ ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް/ވަސީލަތު ބޭންކު ގެރެންޓީ މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ އިތުރުން މި ކަރުދާހުގެ އެހެނިހެން މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް
5	**ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމާއި ބީލަން ބާޠިލު ކުރުން**
5.1	ބީލަންތައް ވަޒަން ކުރުމުގައި، ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މައުލޫމާތާއި ޝަރުތުތަކާއި، ބީލަން ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑު ބަލައިގެން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ބީލަމުގެ ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓު ދެވޭނެއެވެ.
5.2	ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޓްކުރެވޭނީ ޝަރުތު ހަމަވާ ބީލަންތަކެވެ.
5.3	ބީލަންތައް ވަޒަންކުރާ މިންގަނޑު ޝެޑިއުލް 2 ގައިވާނެއެވެ.
5.4	ބީލަން ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނީ ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓު ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ. އެއް ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުގެ ޖުމްލަ މާކްސް އެއްވަރުވެއްޖެނަމަ ބިޑް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވާނީ ކުލީގެ ގޮތުން އެއްވަރުވި ފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައި ލޮތު ގުރުއަތުލުމުންނެވެ.
5.5	ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރާފަރާތާއި ކާމިޔާބު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިޔުމުން އެކަން އަންގާނެއެވެ.
5.6	ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތަކުން އެކަމުގެ ލިޔުން ލިބުނުތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.
6	**ބޭންކު ގެރެންޓީ**
6.1	މި ބީލަން ބޭންކު ގެރެންޓީ ގޮތުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަދަދު : 3,000.00 ރުފިޔާ . އަދި ހުށަހަޅާ ބޭންކު ގެރެންޓީގެ މުއްދަތު 60 ދުވަހަށް ވުރެ މަދުވެގެން ނުވާނެއެވެ.
6.2	ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރިފަރާތަކުން އެކަން އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުދުވަސް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ރައްދުކޮށްދެވޭނެއެވެ.
6.3	ބީލަން ހުށައެޅުމަށްފަހު ބީލަން ހުށަހެޅި ފަރާތަކުން ބީލަމުން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ބީލަން ކާމިޔާބު ވި ފަރާތަކުން ބީލަން ކާމިޔާބުވިކަމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށްފަހު ބީލަން ކޮންސެޕްޓާ ޚިލާފަށް އެގްރީމެންޓް ހުށަހަޅައިފިނަމަ ބިޑް ސެކިއުރިޓީ ދައުލަތަށް ނަގާނެއެވެ.

ޝެޑިއުލް 2 - ބީލަން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނެ މިންގަނޑު

މި މަސައްކަތައް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި މާރކްސް ދެވޭނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު		
1. އަގު	ހުށަހެޅި އެންމެ ކުޑަ އަގު/ ހުށަހެޅި އަގު × 100	100
ޖުމްލަ		100

އެނެކްސް 1 - ސެކިއުރިޓީ / ބޭންކް ގެރެންޓީ ނަމޫނާ

Form of Tender Security (Bank Guarantee)

The Issuing Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the instructions indicated.

………………………………… {Bank's Name, and Address of Issuing Branch or Office}

Beneficiary: {Name and Address of Employer}

Date:

TENDER GUARANTEE No.: ___________________________

We have been informed that ___________________________ {name of the Tenderer} (hereinafter called "the Tenderer") has submitted to you its Tender dated ___________ (hereinafter called "the Tender") for the execution of ________________ {name of contract} under Invitation for Tenders No. ___________ ("the IFB").

Furthermore, we understand that, according to your conditions, Tenders must be supported by a Tender guarantee.

At the request of the Tenderer, we ____________________ {name of Bank} hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of ___________ [amount in figures] (____________) [amount in words] upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a written statement stating that the Tenderer is in breach of its obligation(s) under the Tender conditions, because the Tenderer:

(a) has withdrawn its Tender during the period of Tender validity specified by the Tenderer in the Form of Tender; or

(b) having been notified of the acceptance of its Tender by the Employer during the period of Tender validity, (i) fails or refuses to execute the Contract Form, if required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security, in accordance with the ITB.

This guarantee will expire: (a) if the Tenderer is the successful Tenderer, upon our receipt of copies of the contract signed by the Tenderer and the performance security issued to you upon the instruction of the Tenderer; and (b) if the Tenderer is not the successful Tenderer, upon the earlier of (i) our receipt of a copy your notification to the Tenderer of the name of the successful Tenderer; or (ii) {insert date}twenty-eight days after the expiration of the Tenderer's Tender.

Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at the office on or before that date.

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication No. 458

[Signature(s)]

އެނެކްސް - 2

ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ޕްރޮފައިލް / ވަސީލަތް

.1	ބިޑް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު	
1.1	ނަން	
1.2	އެޑްރެސް	
1.3	އައިޑީކާޑު ނަންބަރު	
1.4	ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު (ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ)	
1.5	ޓެކްސް ޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރު(ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ)	
1.6	ޖީ.އެސް.ޓީ ޓިން ނަންބަރ(ވިޔަފާރިއެއް ނަމަ)	
1.7	ފޯން ނަންބަރ	
1.8	އީމެއިލް އެޑްރެސް	

.2	ބިޑަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވެރިންގެ މައުލޫމާތު (ކުންފުންޏެއްގެ ނަމަ ހިއްސާދާރުންގެ މައުލޫމާތު، ޕާޓްނަރޝިޕެއް ނަމަ ޕާޓްނަރުންގެ މައުލޫމާތު، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ ވެރިފަރާތުގެ މައުލޫމާތު)	
	ނަން	މަޤާމް
		މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
		ޑިރެކްޓަރ
		ޑިރެކްޓަރ

.3	އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތް
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

އެނެކްސް - 3

ބީޑް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު

1	އިޢުލާން ނަންބަރު	
2	އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚް	
3	ބިޑުގެ ތަފްސީލް	
4	ބީޑް ހުށަހެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފަރާތް	
5	ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ފަރާތް	
6	އެޑްރެސް	
7	އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ނަންބަރު	
8	މޯބައިލް ނަންބަރު	
9	އީމެއިލް އެޑްރެސް	
10	ތާރީޚް	
11	ސޮއި	